

## 1. UVOD

**Međunarodni Monetarni Fond** (MMF) (na engleskom *International Monetary Fund-IMF*) je međunarodna organizacija zadužena za nadzor globalnog finansijskog sistema nadziranjem kamatnih stopa i bilansa plaćanja, kao i za pružanje tehničke i finansijske pomoći.<sup>1</sup> Međunarodni monetarni fond (MMF) je osnovan 22.jula 1944. godine s ciljem promovisanja međunarodne monetarne saradnje, sigurne razmjene i pouzdanih dogovora o razmjeni, te kako bi podsticao ekonomski rast i povećanje zaposlenosti, i osigurao privremenu finansijsku pomoć zemljama kojima je potrebno olakšati izravnavanje platnih bilansa<sup>2</sup>

### 1.1. Djelovanje

Ukratko, "slogan" MMF-a glasi: "zategnite pojas". Tri su glavna područja aktivnosti: promatranje, finansijska i tehnička pomoć. Nadzor se sastoji od procjene propisa o novčanoj razmjeni zemalja članica s obzirom na uvjerenje kako jaka i dosljedna ekonomска politika vodi stabilnom deviznom toku, te podstiče rast i razvoj svjetske ekonomije. Finansijska pomoć uključuje kredite i pozajmice članicama MMF-a s platnim bilansom koji podržava politiku prilagođavanja i reforme. (Podatak od 31. januara 2001. pokazuje kako MMF devedeset i jednoj zemlji daje oko 65,3 milijarde dolara kredita).<sup>3</sup> Što se tiče tehničke pomoći, MMF pruža stručnu pomoć svojim članicama pri kreiranju i provođenju finansijske i monetarne politike, osnivanju institucija, dogovorima s MMF-om, te statističke podatke. MMF trenutno ima 185 zemalja članica. Pri glasanju radi donošenja odluka uticaj zavisi o dijelu kapitala u fondu. Države sa najvećim glasačkim dijelom su: SAD 16,77%, Japan 6,02%, Njemačka 5,88%, Francuska 4,86% , Velika Britanija 4,86%, Kina 3,66%. Budući da se odluke MMF-a moraju donositi većinom od 85%, SAD i Evropska Unija zajednički imaju većinu i sami de facto odlučuju.



Slika br.1 : Zgrada MMF u Vašingtonu

<sup>1</sup> [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

<sup>2</sup> Jurković P.,1980 , "Poslovne finansije", Zagreb , str.65

<sup>3</sup> [www.imf.org](http://www.imf.org)